

b K32 | 27<sup>8/4</sup>

K32 / 27

616 (2)

[0.-1b]

24/7/27

S. Nooa.

1  
3.

pp. 1-3

Some domestic animals.

Diruiwa tse dingwe.

1

Mptaa ke seruiwa se se ratwang thata ke Basotho. Basadi o ka gumana ba e tlhoile ka mabaka a mabedi fa e utswa kapa e le ya morukguthlo. Fa mptsa e nanoga e tsentsha nama ka gae o tla gumana mosadi le yena a e tlhokomela go e tsholela sekgurumelong. Le fa e le bogale e sa utswe, mme e se na ditlogaemo e ya ratwa ka gore ga monna a se teng mosadi o itse gore monna wa bobedi o teng. E tla re fa go robalwa bosiu mosadi a ye alela letata la kgetsana fa monyako ga ntlu, jaana mosadi o tla robala diretlo di wetse. Fa basadi ba tlhoile mptsa e se nang lebelo ba e raya leina la gore ke modu kapa moja-ota.

2

Fa mptsa e utswa monna o leka go e alafa. Fa e eja mae a dikgogo monna o ye evela mudi wa mmilo a o lese o cmelle, fa o sa na go oma a o sile a batle lee a le phunye phatlhana, a tshele mmilo o sitsweng ka gare a tseye kotana a goduge ka gare. A tseye lee le a yo le baya fa pele ga mptsa, janong mptsa e tla le ja ka gore mudi wa mmilo ga o babe, fela ya le ja dikgang di fedile, ka moso fa e bona lee e ka se ka ya ba ya le ja; e name e gumane lee e le selo fela sa nageng. Go thwe pelo ya mptsa e name e ifale ka lee la mmilo. Basotho ba ba agileng dithabeng ba rua mptsa tse ntsi, monna o ka fitlhela a na le tse pedi kapa tse tharo. Ba di rua ka baka la ditshwene tse ba jelang masimong letlhhabula. Ka ntsha yeo dimptsa o gumana di tletse mabadi a ditshwene. Mptsa fa e lomilwe ke tshwene monna o tsaya boy a tshwene a bo fise a tshele mosidi wa boy a nthong ya mptsa, ntho ya mptsa e name e fole ka bonako. Ga monna a rata gore mptsa tsa gagwe di se ka tsa tlhwa di phunywa ke tshwene, fa di sa na go bolaya tshwene o ye kgola meno a mabedi. Janong a rwale tshwene a fitlhe a ye apeele dimptsa di eje. Ka moso dimptsa + se fa di tlhakana le tshwene e ka se ka ya di ntsha mabadi, tla re e di loma meno a yona a rethefala mo tlalang la mptsa ka gore monna a kile a di iteela meno a tshwene fax setlhareng. Dimptsa gape ba bangwe ba di

3

ntsha yeo dimptsa o gumana di tletse mabadi a ditshwene. Mptsa fa e lomilwe ke tshwene monna o tsaya boy a tshwene a bo fise a tshele mosidi wa boy a nthong ya mptsa, ntho ya mptsa e name e fole ka bonako. Ga monna a rata gore mptsa tsa gagwe di se ka tsa tlhwa di phunywa ke tshwene, fa di sa na go bolaya tshwene o ye kgola meno a mabedi. Janong a rwale tshwene a fitlhe a ye apeele dimptsa di eje. Ka moso dimptsa + se fa di tlhakana le tshwene e ka se ka ya di ntsha mabadi, tla re e di loma meno a yona a rethefala mo tlalang la mptsa ka gore monna a kile a di iteela meno a tshwene fax setlhareng. Dimptsa gape ba bangwe ba di

4

bofella motsagare ko masimong go leta masimo. Fa mpts a e bofeletswe tshimong ditshwene di boifa go tla ka tshimong. Go thwe fa ditshwene di tla tswaba go tla tshimong monna e re a bolaille tshwene ya tshadi a tseye tlalo la yona a le parake masimong ka dikgong.

Dimptaa gape batho ba ba agileng ba di ruetse go tsoma dinoko le dithabodu bosiu. Monna fa a ya go tsoma bosiu o tla itisa go fitlha bosiu gare, fa a bona gore janong kopa-dilallo e wetse o tla tswa le mpts a tsa gagwe. Fa e le nako ya letlhabela o tla tse-na ka masimo a ntse a tsoma, fa a sad i gumane o tla tsoma-tsoma a boy a tlo robala. Ka moso o tla tsoga a yo tlhola majo a tsona ka masimong & fa a fitlhela, o tla ka masa, le yena fa a yo go tsoma o tla fapanya dinako go fitlhela a bolaya noko kapa tse pedi.

6 Fa e se nako tsa letlhabela monna e tla re a tsoma motsagare a nna a lebella mafato a dinoko nageng. Fa a bone mafato a tsona ke kwa tlang go tsomela teng bosiu, fa monna a ka re a tsoma a tlhoka sengwe o tla batla fa mewolo ya tsona e leng. Monna e tla re a tsoma a ya ko mewoleng a fitlha a tlhola fa di setse di tswile go ya sela, fa di tswile o tla bona ka metlhala ya tsona janong a name a batle golo go gong a gotse molelo a itse pila gore ga masa a nkga dia boy a. Fa di boy a di tla fitlhela a ntse pila a bile a thibile mowolo a bile a tshwere lerumo ka gore batsomi ba dinoko ba tlhola maruni le matsara, jaana o tla di bolaya & e ye phonyogang ke ye e tshabileng. Jaanong fa motsomi a tloga fao o thibolla mewolo gore ts di tshabileng di tle di re i gakologelwa go boy a di tsene pila. Pholofolo e ngwe fa e bolailwe mpts a e besetswa marogo a yona. Monna fa a ka re a tsoma a bolaya nakedi pele o name a boele gae kag gore nakedi ga e phinyetse mpts a fela, ga e se fa e ye lwantsha. Janong fela nakedi ya phinya mpts a di tla nama tsa nkga sephinya sa nakedi, dipholofolo tsa di tlalefa ka monko wo.

Katse ke phologotsvana e ratelwang fela go bolaya magotlo. Ga Mfatlha fa ba sa le Majweng katse e ne e sa itsiwe ke motho, ba tli-le ba bona katse fa Mnamudu e ruilwe ke Bakgatla Ba-Mosetlha le

Bagwadiba le wona Makgowa. E bile gona fa Mmamudu ke gona fa Matebele a Mfatlha a thomileng go bona lekgowa. Lekgowa la pele le ba le boneng ke Letsitla le tanne pere bona ba tanne dikgomo. E rile ba mmorna ba mo opela, ba mo lelekwa ba re, "Ga se le bone Tshenami a feta mmametlho a kgutlu ke ne ke beile fa. Ga se le bone Tshenami a feta, ga se le bone Tshenami a feta mmametlho a kgutlu ke ne ke beile fa. Katse e na le botlhola fa e lela bosiu ka selelo se tshwanang le sa ngwana. Ka nako tse dingwe di ya kgobokana di lele ja ka banyana, fa di lela jaana go thwe di supa leso la motho ko gongwe.

Katse ga e bolabolaiwe fela, Basotho ba re e ne e irele motho setlotlwane. Fa e bolaiwa e neelwa dimptsu di e bolaye kapa monna o e loka ka kgetseeng a yo go e latlha nageng gore e timele legae e nne nageng. Katse e latlhilwng jaana fa e ntse nageng sebaka e fetola mmala e be tibe.

Fa mptsu kapa katse ya pholo e sa nne ga gabu yona e palela ko gongwe monga yona o laela gore ba e faole koo. Fa mptsu kapa katse e faotswe koo fa e leswa e tla tshabela ga beng, mme e ka se ka ya tshalaka le mese.

Fa mptsu e le boi e sa lome batho e ptsikitletsu fa menong ka kgalola, janong e tla re e bona motho meno a yona a baba ya rata fela go loma. Gape fa mptsu e gana go tsamaya le monna e re fa a e naya dijo a di gogole ka tlase ga lenao, fa mptsu e sa na go ja a e bitsu e ya dumela.

end s 61b